



SESOHO HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-11-9  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
13th Edition



9 781920 458119

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z



SESOHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |

ISBN 978-1-920458-11-9



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:

E hlophisitswe ho  
latela lenane thuto la  
CAPS



# YA LAPENG

# SESOHO PUO

Buka ya |  
kotara | & 2



*Mofumahadi Angie Motshetka,  
letona la Lefapha la  
Thuto ya Motheo*



*Ngaka Reginah Mhaule,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo*

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo, Mof. Angie Motshetka, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa boholokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le boholokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhore mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mosebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhore, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

## BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano	Seriti sa batho	Bophelo
Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.	Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.	Bophelo ke ntho ya boholokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.
Lelapa	Thuto	Mosebetsi
Tiotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.	Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.	Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.
Bolokolohi/tokollo le polokelo	Thepa/leruo	Bodumedi, ditumelo le maikutlo
Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.	Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.	Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.
Boipaballo	Boahi	Tokolloho ya puo
Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tokolloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.	Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.	O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolw kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe boholoko.



Kereiti




ya SESOTHO

SESOTHO

Buka

I





## Tema 1: Sekolo

<b>1</b>	<b>Etsa seo ba se etsang</b>	<b>2</b>
	Etsisa meemo ya bana ditshwantshong Tsamaelano ya di tho	
<b>2</b>	<b>Mmele</b>	<b>4</b>
	Dikarolo tsa mamele Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mamele Seha disehwa tsa mamele o di mamariasetse setshwantshong se nepahetseng	
<b>3</b>	<b>Letsoho letshehadi</b>	<b>6</b>
	Bong ba lehlakore Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana	
<b>4</b>	<b>Botana le botshehadi</b>	<b>8</b>
	Bong ba lehlakore Bontsha letsoho le letona le le letshehadi Ho ngola: tereisa	
<b>5</b>	<b>Ho ithuta ho ngola lebitso la hao</b>	<b>10</b>
	Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadike dithlaku tsa lebitso la hao Kwetlisa ho ngola lebitso la hao Mela e yang tlase: taka dithupa tsa folaga, le makala a dipalesa	
<b>6</b>	<b>Ba ho kae?</b>	<b>12</b>
	Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlase ho, kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hakae.	
<b>7</b>	<b>Medumo</b>	<b>14</b>
	Bokgoni ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo o hodimo kapa o tlase?	

<b>8</b>	<b>Boipaballo</b>	<b>16</b>
	Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng se le kotsi. Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa	
<b>9</b>	<b>Bapisa</b>	<b>18</b>
	Kgethollo ya pono, tshebetso e ntle ya dithokutlo. Taka mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona. Kutlo : Phoofolo ka nngwe e etsa modumo ofe?	
<b>10</b>	<b>Phaposi ya ho ithuta</b>	<b>20</b>
	Kutlwisiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona phaposing ya heno?	
<b>11</b>	<b>Hlabula le mariha</b>	<b>22</b>
	Mebala le nako tsa selomo: Etsetsa diaparo tseo re di aparang hlabula sedikadikwe se sekugubedumme tsa mariha ka o bolou.	
<b>12</b>	<b>Bohlweki</b>	<b>24</b>
	Etsetsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka sedikadikwe. Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.	
<b>13</b>	<b>Metswalla</b>	<b>26</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: a Bitsa modumo ebe o a o khala, mme o o fumanne o o etsetsa sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala tereisa mme o latelle ka mahlo: Nyalanya dikarete  
tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo

**14** **Tihaku a** **28**  
Kwetlisa ho ngola tihaku.  
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se  
qalang ka modumo a  
Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho  
kapa tihaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse  
sedikadikwe.  
Nyalanya mebala le dibopoho

**15** **A re bapaleng mmoho** **30**  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modumo: s  
Bitsa modumo mme o o khala, o fumanne mme o etse  
sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo (tereisa mme o fumanne) ho latella ka mahlo

**16** **Tihaku s** **32**  
Kwetlisa ho ngola tihaku.  
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se  
qalang ka modumo s  
Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopoho  
kapa tihaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse  
sedikadikwe.  
Nyalanya mebala le dibopoho



## Tema 2: A re bapaleng mmoho

<b>17</b>	<b>Re a bapala mmoho</b>	<b>34</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: s Bitsa modumo mme o o khala, o fumanne ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopoho tsa diphoofo.	
<b>18</b>	<b>Tihaku e</b>	<b>36</b>
	Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise ho ngola tihaku e Etsatsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e Tlatsa dikgeo ka tihaku e hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
<b>19</b>	<b>Re a bapala</b>	<b>38</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo ebe o wa o khala, jwale o fumanne mme o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella dipaterone	
<b>20</b>	<b>Tihaku i</b>	<b>40</b>
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku i Etsatsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho	
<b>21</b>	<b>Diphoofo tsa setswalla</b>	<b>42</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: i Bitsa modumo o be o o khala, ofumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Ho latella meizi ka mahlo: thusa mokganni ho fiha pheletsong ya mmila.	

<b>22</b>	<b>Tihaku r</b>	<b>44</b>
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku r Etsatsa ditshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.	
<b>23</b>	<b>Titjhhere ya ka</b>	<b>46</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: t Bitsa modumo, o o khala, ebe o o fumanne o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone	
<b>24</b>	<b>Tihaku t</b>	<b>48</b>
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku t Etsatsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tihaku ya t ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane	
<b>25</b>	<b>Re a thusana</b>	<b>50</b>
	Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: o Bitsa lensetsa mme o o khala, jwale le fumanne e be o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kutlwisiso ka ho bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela pale.	
<b>26</b>	<b>Tihaku o</b>	<b>52</b>
	Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku n Etsatsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n Tlatsa dikgeo ka tihaku n ho nyalanya mantswe le ditshwantsho	
<b>27</b>	<b>Mmino</b>	<b>54</b>
	Bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: n Bitsa modumo mme o o khala, ebe o wa o fumanne o o etsetsa sedikadikwe.	

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana  
Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao

**28** **Tihaku n** **56**  
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku n  
Etsatsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa n  
sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tihaku ya n hore mantswe  
a nyalane le ditshwantsho.  
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlaku.

**29** **Re ya hae** **58**  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modum: u  
Bitsa modumo mme o o khala, jwale o o fumanne mme o o  
etsetsa sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo: Qetella dipaterone.

**30** **Tihaku u** **60**  
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tihaku u  
Etsatsa ditshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe  
Tlatsa dikgeo ka tihaku u hore mantswe le ditshwantsho di  
nyalane.

**31** **Re fihlile hae hantle** **62**  
Ho bua ka setshwantsho  
Ho bala polelo  
Modum: g  
Bitsa modumo mme o o khala, jwale o o fumanne o o etsetsa  
sedikadikwe.  
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele  
medumo.  
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.  
Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang  
sekolong tsatsi ka leng.

**32** **Tihaku g** **64**  
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tihaku g  
Etsatsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g  
sedikadikwe.  
Tlatsa dikgeo ka tihaku g hore mantswe le  
ditshwantsho di nyalane.





## Tema 3: Kamora sekolo



<b>33 Re ja hantle</b>	<b>66</b>	nyalane Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya dithaku.	
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsetsa ditholwana tsohle didikadikwe.			
<b>34 Tlhaku b</b>	<b>68</b>	<b>39 Seithati</b>	<b>78</b>
Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nnge le e nngwe meizing Ho ngola:Tereisa mme o kwetlise tlhaku b Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le dithwantsho Etsa dithwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.		Bua ka ditshwantsho Ho baladipolelo Modumo:w Bitsa modumo mme o o khalare, ebeo a o fumana o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona dipahapang	
<b>35 Ka mora nako ya sekolo</b>	<b>70</b>	<b>40 Tlhaku w</b>	<b>80</b>
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: b Bitsa modumo mme o o khalare,ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le dithwantsho di nyalane Ho bala: Khalara lentswe le nepahetseng le nyallanang le setshwantsho	
<b>36 Tlhaku y</b>	<b>72</b>	<b>41 Ntate</b>	<b>82</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikad		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: f Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumana, o o etsetsa sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le dithwantsho di nyalane.	
<b>37 Dipapadi</b>	<b>74</b>	<b>42 Tlhaku: f</b>	<b>84</b>
Ho bua ka dithwantsho Modumo: d Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le dithwantsho di nyalane.	
<b>38 Tlhaku d</b>	<b>76</b>	<b>43 Mosebetsi wa hae</b>	<b>86</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le dithwantsho di		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: v Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana mme o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le dithwantsho di nyalane. Jwale tereisa tumanosi	
<b>44 Tlhaku v</b>	<b>88</b>	<b>45 Enwa ke Mme</b>	<b>90</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya v hore mantswe le dithwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Medumo: h Bitsa modumo ebe o a o khalara,jwale o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le dithwantsho tsena. Bohale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.	
<b>46 Tlhaku h</b>	<b>92</b>	<b>47 Phomola</b>	<b>94</b>
Tereisa mme o kwetlise tlhaku h Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le dithwantsho di nyalane. Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng.Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.	
<b>48 Tlhaku f</b>	<b>96</b>	<b>49 Jomo o lokisa baesekele</b>	<b>98</b>
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le dithwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: j Bitsa modumo mme o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe:Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolog Hlaloseta motswalla sena.	
<b>50 Tlhaku j</b>	<b>100</b>	<b>54 Tlhaku k</b>	<b>108</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le dithwantsho di nyalane. Khalar dibopho ka tlhaku j e le tshehla		Tereisa mme o kwetlise tlhaku k Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le dithwantsho di nyalane	
<b>51 Nkgono le ntatemoholo</b>	<b>102</b>	<b>55 Ho thusana</b>	<b>110</b>
Ho bua ka dithwantsho Ho bala polelo Modumo: c Bitsa modumo o o khalare,ebe o a o fumane, jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Qetella dipaterone		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: l Bitsa modumo mme o o khalare,jwale o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamela medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se sekugubedu naming, se bolou sesepeng le se setala ditholwaneng.	
<b>52 Tlhaku c</b>	<b>104</b>	<b>56 Tlhaku i</b>	<b>112</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le dithwantsho		Tereisa mme o kwetlise tlhaku l Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le dithwantsho di nyalane	
<b>53 Rangwane le mangwane</b>	<b>106</b>	<b>57 Paballo o dilemo di tshelela kajeno</b>	<b>114</b>
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: p Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumane jwale o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsaa hao.	
<b>58 Tlhaku p</b>	<b>116</b>	<b>58 Tlhaku p</b>	<b>116</b>
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishingin		Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le dithwantsho di nyalane.	
<b>59 Re ja nama</b>	<b>118</b>	<b>59 Re ja nama</b>	<b>118</b>
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: m	

## Tema 4: Lelapa la heso

<b>50 Tlhaku m</b>	<b>120</b>	<b>60 Tlhaku m</b>	<b>122</b>
Ho ngola : Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku m ya m hore mantswe le dithwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho	
<b>61 Re hlatswa dijana</b>	<b>122</b>	<b>61 Re hlatswa dijana</b>	<b>122</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku m Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku m ya m hore mantswe le dithwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: q Bitsa modumo, o o khalare,o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe. Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo. Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho	
<b>62 Tlhaku q</b>	<b>124</b>	<b>62 Tlhaku q</b>	<b>124</b>
Ho ngola : Tereisaamme okwetlise tlhaku q Etssetsa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le dithwantsho di nyalane.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho iloha phooafolong ho ya moo e dulang.	
<b>63 Serapa sa diphoofofolo</b>	<b>126</b>	<b>63 Serapa sa diphoofofolo</b>	<b>126</b>
Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala:Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho iloha phooafolong ho ya moo e dulang.		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho iloha phooafolong ho ya moo e dulang.	
<b>64 Tlhaku x</b>	<b>128</b>	<b>64 Tlhaku x</b>	<b>128</b>
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x Etssetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le dithwantsho di nyalane		Ho bua ka setshwantsho Ho bala polelo Modumo: x Bitsa lenswe , o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho iloha phooafolong ho ya moo e dulang.	

# Etsa seo ba se etsang



Ha re etseng

Etsisa bana bana .



Tshwara  
hlooho



Tshwara  
mahetla

Tshwara  
mpa



Tshwara nko



Tshwara  
mangwele



Ntsha  
leleme




Kwala  
mahlo






Letsatsi:



Tshwara  
menwana



Bula  
letsoho  
haholo



Otlolla letsoho



Tshwara  
hlooho



Phahamisa  
matsoho



Ikotlolle haholo

Titjhere: Saena


Letsatsi

3




Ha re etseng

Mamela titjhere.  
Supa setho sa mmele se nepahetseng.










Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.  
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sef ahleho.



# Letsoho le letshehadi




Ha re etseng  
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi






Letsatsi:



Ha re etseng  
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe  
o bala menwana ya hao.

Letona



Titjhere: Saena

Letsatsi


7

# Botona le botshehadi



Ha re etseng

Emajwalo ka ngwana ya setshwantshong.  
Bontsha letsoho la hao le letona.  
Bontsha letsoho la hao le letshehadi.  
Bontsha letsoho leo o ratang ho ngola ka lona.  
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.






Letsatsi:

# Tereisa mela



Ha re fumaneng



Etsa dikgwele dibalunung tsena.




Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



Thusa notshi ho fumana dipalesa.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.



# Ho ithuta ho ngola lebitso la hao



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe  
tlhakung e qalang ya  
lebitso la hao.

E ngole hangata.

A B C D E F G  
H I J K L M N  
O P Q R S T  
U V W X Y Z

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:



Letsatsi:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa mmutlanyana ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.





Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.

ka tlasa  
lebokoseka ntle ho  
lebokose

pela ka



ka hara lebokose

o sututsa ka

morao

o dutse  
mahareng

o hulela ka pele



Letsatsi:





Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo o jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.







Letsatsi:

# Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?





Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi

17

Ha re etseng

Etsa mola o bapise phoofolo e nngwe le e nngwe le mma yona.

pere

kolobe

nku

kgomo

potsanyane

sethole

letatana



Letsatsi:

kgomo

petsana

podí

konyana

tsuonyana

fatshakana

letata



Ha re etseng


Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana



samentjhisi



senomaphodi




apole



bolo



kgati



dibuka






Letsatsi:

phoustara



malepa




dikerayone



pensele



sekgomaretsi



sekere




rula



raba



pene le pampiri



pente



borashe ba ho  
penta



seyalemoya




khomputa



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o **mokgubedu**.

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o **motala**.



Hlabula



Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.  
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.



Medumo

Etsa modumo ka dialfabeto tse ka tlase mme o etse sedikadikwe ho eo o e kgethileng.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama




Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Ngololla lentswe lena.



aneha



chlama






a a a a a a a

A A A A A



Ha re etseng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **a**.






Letsatsi:



Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.



Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

a

a

d

b


a

b



Ha re etseng

Fumana sebopoho setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.  
Kgabisaka mmala o tshwanang.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# A re bapaleng mmoho



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Seipati le Sello ba dutse.




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	Sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.




Seipati      le      Sello      ba      dutse.




Boikgathollo



Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



sesepa



**Ss**



seeta

**S S S S S**

**S SSSS**



Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# Re bapala mmoho




**Ha re baleng**

Ati o eme.



**Medumo**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

emere





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.




Ati                    o                    eme.



Boikgathollo

Kopanya matheba hore o bone phoofolo.







Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



epa

E e



emere

e e

E E






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya e.



10



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku e sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

I\_shom\_

\_m\_r\_

p\_ns\_

I\_h\_



10





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Itu o a dumedisa.**



i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u

inama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsta	inela
bina	podi	inola



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Itu

o



a

dumedisa.




Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



I i



inama

i :

I I






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.




Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.



pod \_



tlhap \_



z \_ p \_



le \_ no

# O latelwa ke ntja



**Ha re bueng**

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




**Ha re baleng**

## Rapelang le Refilwe.



**Medumo**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang                    le                    Refilwe.



Latela tsela ena ho thusa mokganni ho qetella lebelo.

Boikgathollo




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



r r

R R



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **R**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **R** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

	<u>_oka</u>	
	<u>_obala</u>	
	<u>_aha</u>	
	<u>_walla</u>	
	<u>_akgadi</u>	
	<u>le _ato</u>	
	<u>_ulela</u>	

## 23 Titjhere ya ka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo


# Ho a tjhesa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tamatı





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole	terene	tulo
tadima	tumelo	tala



Ha re ngoleng




Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho                  a                  tjhesa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.




t t

T T





Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka **t**.



**\_onki**



**\_ama\_ \_i**



**\_apole**



**\_erene**



**\_ala**



**se\_ \_ulo**

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

O wele.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o



ota



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lesapo	bona	opa
lebone	lona	oka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



O

wele.



Boikgathollo

Qoqela motswalle  
wa hao ka pale  
eo o e boneng  
setshwantshong.


1



2



3




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku O sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m \_ h \_ ma



leb \_ ne



m \_ r \_ ho



m \_ sadi




leb \_ k \_ se



\_ ta

Titjhere: Saena

Letsatsi




**Ha re baleng**



**Medumo**


## Neo o a bina.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

**nonyana**





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:



## Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: \_\_\_\_\_

Sefane: \_\_\_\_\_

Letsatsi la  
tswalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_


Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



noha

**Nn**

nare



**n** **n**

**N** **N**






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n

l

b

noha

loha

boha

n

s

b

oka

b

r

s

e

o

a

ma



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Kutlo o ya hae.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

Kutlo	dula	buka
kula	pula	mmusi



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Kenya tlhaku **U**.


Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

d _ la	
b _ ka	
k _ ka	
ul _	



Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



U u

U u



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set\_lo



ul\_

b\_ka



lam\_n\_

k\_ka



k\_ku



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Mme o lata Ati.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo

Etsa setswantsho o bontshe tsela eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Titjhere: Saena

Letsatsi



# Tlhaku g

Kotara ya 1 – Beke ya 8




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



g g

G G




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng



Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

\_auteng

\_alase

\_auta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

# Bonolo o bala buka.



b	n	m	b
n	u	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.



Bonolo o bala buka.



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b

a

d

p

p

b

p

b

d

p

p

a

d

d

a

p

p

b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



boyga



bolo





Letsatsi:




Harengoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Harengoleng

Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



ula

ua

ina



olo



ana



uka


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j

Yena o raha bolo.





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena	yona	yane
yoyo	yokate	leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Yena o raha bolo.



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne




tshohile




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



y y

Y Y




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,  
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



  aka



  okane




  oo



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme oo etsetse sedikadikwe.

## Lebala la dipapadi.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.





Lebala la dipapadi.



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Dinamune Ddikolobe



d d

D D



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

**d**      **b**


Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe  
a nyalane le ditshwantsho.



     olo



     ijo



     inku



     ietta



     ipalesa



     anana


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

# Wena o a hlapa.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatle



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.



Titjhere: Saena


Letsatsi

Kotara ya 2 – Beke ya 2



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



waelese

W W



watjhe

W w

W w




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa W.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya W dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



\_aelese




j\_ang




mosu\_e



\_atjhe



t\_eba



r\_ala

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

## Ntate o lokisa zozo.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



<b>Z</b>	<b>c</b>	<b>a</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>e</b>	<b>z</b>	<b>e</b>
<b>Z</b>	<b>s</b>	<b>c</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>x</b>	<b>e</b>	<b>s</b>

ZOZO





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kwa <b>Zulu</b> Natal	<b>Zuma</b>	<b>zozo</b>
<b>Zimbabwe</b>	<b>Se<b>zulu</b></b>	<b>zipi</b>



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.




Ntate      o      lokisa      zozo.



Boikgathollo

Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



zipi

Zz



zozo

Z Z

Z Z




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo



zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

була



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o a bala.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v



vuvuzela



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena

o



a

bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya  
setshwantshong se nepahetseng.



leqeba

dj\_

bl\_

bla

bna

bna

bna

a

e

o

i

u


Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



vuvuzela

V V

V V



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

alase

tja

oloi

u uzela

fate



o o

atiba

weba

atjhe

uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Enwa ke mme Hopolang.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

hula





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela mediumo.

hem	a	ha	ha
he	no	Hopolang	ku



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Isa bana ba  
sekolo ntlong e  
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.


h h

H H



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.  
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le\_\_e

\_empe

\_elikopotara

itj\_\_eba

\_ama

\_ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

hasa

hula

hempe

haraka


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Fumana sefate.



Mediumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v

field





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana	fumane	fana
sefate	fela	fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.


Fumana

sefate.




Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2



3

O dutse sefateng.




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga

f f

F F



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

le \_\_ ielo

ta \_\_ ole

se \_\_ o \_\_ ane

se \_\_ ate

\_\_ ata



# Jomo o lokisa baesekele



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

## Jomo o a lokisa.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

jeresi





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo o a lokisa.



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.





Ha re ngoleng




Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j	t	f	t	g	j
t	j	t	tʃ	f	a
f	d	f	t	b	j



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana  
sejanna



dijo  
dijabo



jeme  
borotho



jase  
dijo



jwang  
jela




jeli  
jeresi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Ntate moholo o  
bala koranta.**



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkgono
ntja	koranta	moholo	lemati




Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.



Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.



moholo








monyane





Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



C C





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa **C**.

Titjhere: Saena

Letsatsi

105



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

**Kenang le  
shebelle pale.**



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e



katse



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang le shebelle pale.



Boikgathollo

Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

Kk



k k

K K



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku  
la  
ka  
ta

kula

kuka

kuta

tiba  
ka  
tse  
ma

ke  
lello  
tso  
na

pa  
lla  
ra




## Lapeng leso.

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



I	v	u	t
t	I	m	m
m	n	u	I
v	u	I	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lapeng

leso.



Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se sekgubedu nameng.

Etsa sedikadikwe se se putswa sesepong.

Etsa sedikadikwe se setala tholwaneng.





Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

      eoto

      ejwe

      ebokose

      ebone

      ebese



# Paballo o dilemo di tshelela kajeno



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

## Paballo o a keteka.




Medumo

Kgabiso modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



p	d	p
a	b	a
d	a	d
a	d	p





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo o a keteka.



Boikgathollo

Kenya dikerese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



P P

P P





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelang di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **P** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




\_ere



\_ene



\_ente



\_odi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho

Molemo

mema

madi

mala

mane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Ba


ja

mmoho.



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate

mme

kgaitsed

abuti

nkgon

ntatemoholo




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



m m

M M



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

**m**

**n**



Ha re ngoleng

**m** **n**

Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



\_\_aoto



\_\_ooki




\_\_okopu



\_\_ollo



\_\_a\_\_a



\_\_ahe

Titjhere: Saena

Letsatsi

# 61 Re hlatswa dijana

Kotara ya 2 – Beke ya 8



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.

Qeto o qala ho  
hlatswa dijana.



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q

senqanqane





Letsatsi:



Tlotlontswe


Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le  
mantswe ana.




Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.



Titjhere: Saena



Letsatsi

123



Ha re ngoleng

Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja




Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



qhoma



q oqqa





Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho ka mebala ho latela  
mebala ya ditlhaku.



p=   q=   b=   a=   d=  



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



\_o\_ opela



\_abana



le\_ ephe


Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng



Medumo

**Re bona diphoofolo  
tse hlaha serapeng.**

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



X	V	U	X
a	X	a	X
u	a	v	u
v	d	x	d

X---rei





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



nare	tlou
qwaha	tshwene



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a  
kareteng le mantswe ana.

Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo

Etsa mola o tlhang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.




Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.




X X

X...rei



X X






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.



Titjhere: Saena

Letsatsi

# Bukantswe ya ka

A a

N n

B b

O o

C c

P p

D d

Q q

E e

R r

F f

S s

G g

T t

H h

U u

I i

V v

J j

W w

K k



X x




L l

Y y

M m

Z z






Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa bokamorao ba leqephe lena ka morao ho buka ya hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa hape.



# Dintho tsaka tse sehuweng



*botala jwa tlhaga*

*botala jwa tlhaga*

*botala jwa tlhaga*

*botala jwa tlhaga*



Mantswe a sehetsweng mola:

Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.  
A bapise le dikarete tsa mantswe a leqephaph la mosebetsi  
le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka  
letsohong le letona.



Ann

and

Sam.

27

31

35

39

43

47

51

55

59

63

67

71

Amo	Ati.			
Seipati	le	Sello	ba	dutse
Ati	o		eme.	
Itu	o	a		dumedisa.
Rapelang	le		Refilwe.	
Ho	a		tjhesa.	dipapadi.
O		wele.		
Neo	o	a	bina	
Kutlo	o	ya	hae.	
Mme	o	lata	Ati.	
Bonolo	o	bala	buka.	Lebala
Yena	o	raha	bolo.	

75



.....





79	Wena	o	a	hlapa.	
83	Fumana		sefate.		sebra.
87	Yena	o	a	bala.	
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.	
99	Jomo	o	a	lokisa.	hlaha
103	Ntate	moholo	o	bala	koranta.
107	Kenang	le	shebelle	pale.	diphoofolo
111	Lapeng		leso.		tse
115	Palballo	o	a	keteka.	bona
119	Ba		ja	mmoho.	Re
123	Qeto	o	qala	ho	dijana.

